# ÞÚ GETUR KOMIST TIL HIMNA

Jesús sagði við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.
Jóhannes 14:6
Í honum höfum vér endurlausnina fyrir blóð hans, fyrirgefningu syndanna eftir auðæfi náðar hans.
Efesusbréfið 1:7

---

ÞAð ERU FJÖGUR SANNINDI SEM VIð ÞURFUM Að SKILJA Að FULLU:

## 1 GUÐ ELSKAR ÞIG.

GUð VILL Að ÞÚ HAFIR EILÍFT LÍF MEð HONUM Á HIMNUM.
Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. JÓHANNES 3:16

GUð VILL Að ÞÚ EIGIR INNIHALDSRÍKT LÍF.
Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða.
Ég er kominn til þess, að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. JOHANNES 10:10

HINS VEGAR UPPLIFA MARGIR EKKI INNIHALDSRÍKT LÍF OG ERU ÓVISSIR UM EILÍFT LÍF VEGNA ÞESS Að...

## 2 MAÐURINN ER SYNDUGUR Í EðLI SÍNU. HANN ER ÞVÍ AðSKILINN FRÁ GUðI.

ALLIR HAFA SYNDAGT.
Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, RÓMVERJABRÉFIð 3:23

REFSING SYNDARINNAR ER DAUðI.
Laun syndarinnar er dauði... RÓMVERJABRÉFIð 6:23

Í BIBLÍUNNI ER MINNST Á TVENNS KONAR DAUðA:

- LÍKAMENN DAUÐI
Og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm, HEBREABRÉFIð 9:27

- ANDLEGUR DAUÐI EÐA EILVIÐUR AÐSKILDUR FRÁ GUÐI
En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og frillulífismenn og töframenn, skurðgoðadýrkendur og alla lygara er staður búinn í díkinu, sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. OPINBERUNARBÓKIN 21:8

EF MAðURINN ER AðSKILINN FRÁ GUðI VEGNA SYNDAR SINNAR, HVER ER ÞÁ LAUSNIN Á ÞESSU VANDAMÁLI?

VIð HUGSUM OFT UM ÞETTA SEM LAUSNIRNAR:

**TRÚARBRÖGð, GÓðVERK, SIðFERðI**

HINS VEGAR ER AðEINS EIN LAUSN SEM GUð HEFUR VEITT.

## 3 JESÚS KRISTUR ER EINA LEIðIN TIL HIMNA.

ÞETTA ER ÞAð SEM GUð SAGðI.
Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið.
Enginn kemur til föðurins, nema fyrir mig. JOHANNES 14:6

JESÚS KRISTUR GREIDDI Að FULLU REFSINGUNA FYRIR SYNDIR ÞÍNAR.
Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir, réttlátur fyrir rangláta, til þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum til, en lifandi gjörður í anda. 1. PÉTURSBRÉF 3:18

GUð HEFUR FYRIRHEIT UM EILÍFT LÍF.
Sá sem trúir á soninn, hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnast syninum, mun ekki sjá líf, heldur varir reiði Guðs yfir honum. JOHANNES 3:36

HINS VEGAR ER EKKI NÓG Að VITA HVAð JESÚS KRISTUR HEFUR GERT FYRIR OKKUR.

## 4 VIð VERðUM Að SETJA TRÚ OKKAR Á DROTTIN JESÚ KRIST TIL HJÁLPRÆðIS OKKAR.

FRELSUN OKKAR ER MÖGULEG FYRIR NÁð GUðS FYRIR TRÚ Á JESÚ KRIST.
Því að af náð eruð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. EFESUSBRÉFIð 2:8-9

---

## SEGðU ÞESSA BÆN TIL GUðS Í TRÚ:

DROTTINN JESÚS, ÞAKKA ÞÉR KÆRLEGA FYRIR MIKLA ÁST ÞÍNA TIL MÍN. ÉG JÁTA Að ÉG ER SYNDARI OG ÉG BIðST FYRIRGEFNINGAR. ÞAKKA ÞÉR FYRIR Að DEYJA Á KROSSINUM TIL Að BORGA SEKTINA FYRIR SYNDIR MÍNAR. ÉG TRÚI Á UPPRISU ÞÍNA FRÁ DAUðUM. HÉðAN Í FRÁ TREYSTI ÉG ÞÉR SEM DROTTNI MÍNUM OG FRELSARA. ÉG FÆ GJÖF ÞÍN UM EILÍFT LÍF OG ÉG GEF LÍF MITT TIL ÞÍN. HJÁLPAðU MÉR Að HLÝðA SKIPUNUM ÞÍNUM OG VERA ÞÓKNANLEG Í AUGUM ÞÍNUM. AMEN.

## EF ÞÚ TRÚIR Á JESÚ KRIST HEFUR EFTIRFARANDI KOMIð FYRIR ÞIG:

- ÞÚ EIGIÐ LÍF MEÐ GUÐI.
Því sá er vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. JOHANNES 6:40

- ALLAR SYNDIR ÞÍNAR ERU FYRIRGEFNAR. (FYRIÐ, NÚTÍÐ, FRAMTÍÐ)
Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum vér endurlausnina, fyrirgefningu synda vorra. KÓLOSSUBRÉFIð 1:13-14

- ÞÚ ERT ALVEG NÝ SKEPNA Í AUGUM GUðS.
ÞETTA ER UPPHAFIð Að NÝJU LÍFI ÞÍNU.
Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til. 2. KORINTUBRÉF 5:17

- ÞÚ ERT NÚ BARN GUðS.
En öllum þeim, sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim, er trúa á nafn hans. JOHANES 1:12

## Að GERA GÓðVERK ER EKKI LEIð TIL HJÁLPRÆðIS, HELDUR SÖNNUN UM HJÁLPRÆðI OKKAR.

Því að af náð eruð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. EFESUSBRÉFIð 2:8-9

*Öll smárit ókeypis eins og Guð gefur. Ekki til sölu.*